

Na osnovu člana 15 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( „Službeni list CG“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 40 Statuta opštine Budva („Službeni list CG - Opštinski propisi“, br. 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 22., 23. i 29. decembra 2014. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK  
o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Budva za 2014. godinu**

1. Prihvata se Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Budva za 2014. god.
2. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Budva za 2014. godinu će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi“, jednom dnevnom štampanom mediju u Crnoj Gori i na sajtu Opštine Budva ([www.budva.me](http://www.budva.me)).
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.

**Broj: 0101-693/1  
Budva, 29. decembar 2014. godine**

**SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA  
PREDSJEDNIK,  
Boro Lazović, s.r.**



**OPŠTINA BUDVA  
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE  
I ODRŽIVI RAZVOJ**

## **IZVJEŠTAJ**

**O STANJU UREĐENJA PROSTORA  
OPŠTINE BUDVA ZA 2014. GODINU**

**Budva, decembar 2014. godine**

## **Sadržaj**

### **I UVOD**

### **II ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA**

1. **Organizacija, korišćenje i namjena prostora po planskim dokumentima lokalne samouprave- pokrivenost teritorije lokalne samouprave planskim dokumentima**
2. **Realizacija Programa uređenja prostora**
  - 2.1. Donijeti planski dokumenti
  - 2.2. Učešće javnosti pri izradi planskih dokumenata
  - 2.3. Finansiranje izrade (izvori, problem u finansiranju)
  - 2.4. Uređivanje građevinskog zemljišta (način, finansiranje , rokovi)
  - 2.5. Lokalni planski dokumenti donijeti od strane Vlade Crne Gore
  - 2.6. Dokumentaciona osnova, sa posebnim osvrtom na aktivnosti izrade baznih studija i istraživanja
3. **Sintezna karta usvojenih planskih dokumenata**
4. **Demografska kretanja**
5. **Sprovođenje podzakonskih akata (obaveze iz Zakona , efekti)**
6. **Izdati UTU, građevinske dozvole i upotrebljene dozvole**
7. **Privremeni objekti iz nadležnosti lokalne samouprave (član 117 Zakona)**

### **III SPROVEDENE MJERE I NJIHOV UTICAJ NA UPRAVLJANJE PROSTOROM I NJEGOVU ZAŠTITU**

1. Obalno područje
2. Izvorišta vode
3. Energetski potencijal
4. Pogranična područja
5. Upravljanje otpadom-prostorni aspekt, prečišćavanje otpadnih voda
6. Saradnja sa međunarodnim institucijama
7. Saradnja sa nadležnim organima u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata

### **IV ZAHTJEVI KORISNIKA PROSTORA ZA IZMJENU PLANSKIH DOKUMENATA**

### **VI PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA**

# **I Z V J E Š T A J**

## **o stanju uređenja prostora Opštine Budva za 2014. godinu**

### **I UVOD**

Uređenje prostora, u smislu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) definiše se kao praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

Praćenjem stanja u prostoru smatra se priprema i vođenje dokumentacione osnove o prostoru, izrada izvještaja o uređenju prostora, izrada i donošenje programa uređenja prostora i formiranje i vođenje informacionog sistema, te je kvalitetan monitoring podloga za donošenje planskih dokumenata kojima se određuje organizacija, korišćenje i namjena prostora opštine Budva.

Shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, izrada Izvještaja o stanju uređenja prostora je samo faza koja prethodi izradi i donošenju programa uređenja prostora, odnosno donošenju i realizaciji planskih dokumenata.

U smislu člana 15 ovog Zakona organ lokalne uprave je dužan da jednom godišnje podnosi Skupštini opštine Izvještaj o stanju uređenja prostora, što je i osnov za podnošenje ovog izvještaja.

### **II ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA**

Imajući u vidu zakonsku proceduru pri donošenju nekog planskog dokumenta jasno je da se radi o veoma kompleksnom postupku čije je trajanje veoma teško tačno predvidjeti, zbog činjenice da su u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata pored nosioca pripremnih poslova i privrednog društva koje izrađuje planski dokument uključeni i brojni drugi subjekti: brojni organi, privredna društva, javne ustanove i druga pravna lica čiji su podaci kao i mišljenja neophodni za izradu planskog dokumenta, kao i zainteresovani vlasnici t.j. korisnici prostora koji često imaju zahtjeve u suprotnosti sa propisanim normativima i standardima ili ne odgovaraju prostornim mogućnostima lokacije.

Analizom sprovođenja usvojenih planova, odnosno Prostornog plana Opštine Budva, dva Generalna urbanistička plana i planskih dokumenata detaljne razrade, uočava se da su isti donijeti u cilju realizacije brojnih investicija u oblasti infrastrukture, kao i radi ulaganja u izgradnju novih objekata i uz mogućnost da se postojeći, bespravno izgrađeni objekti uklope u plansku dokumentaciju.

U cilju sprovođenja navedenih planskih dokumenata preduzimane su aktivnosti na uređivanju građevinskog zemljišta u smislu pripreme građevinskog zemljišta i sprovođenja komunalnog opremanja shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Uputstvu o bližem sadržaju izvještaja o stanju uređenja prostora lokalne samouprave.

## **1. Organizacija, korišćenje i namjena prostora po planskim dokumentima lokalne samouprave- pokrivenost teritorije lokalne samouprave planskim dokumentima**

Budva je primorski grad na Jadranskom moru u Crnoj Gori, a nalazi se na  $42^{\circ} 17' 7''$  N i  $18^{\circ} 50' 37''$  E. Teritorija opštine Budva se proteže od uvale Jaz (na sjeverozapadu) do Buljaričkog polja (na jugoistoku), ima obalu dugu 36 km i zauzima površinu od  $122 \text{ km}^2$ .

Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva na teritoriji opštine Budva živi 19.218 stanovnika.

Prostor opštine Budva planiran je državnim i lokalnim planskim dokumentima .

S obzirom na ulogu i značaj područja primorskog regiona za razvoj svih priobalnih opština (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno Crne Gore u cjelini, ciljevi prostornog razvoja ovog područja temelje se na ciljevima koji su definisani dosad urađenim i usvojenim prostorno-planskim i strateškim dokumentima, na svim pomenutim nivoima.

Proces stvaranja planske dokumentacije, između ostalog, definiše dugoročne i prioritetne ciljeve uređenja prostora opštine Budva, koji treba da zadovolje zajedničke potrebe svih sadašnjih korisnika prostora. Ciljevi su, po pravilu, dugoročni, ali je ukoliko je to nužno moguće postaviti i kratkoročne ciljeve,kojima se prostorno rješavaju najkonfliktnije situacije.Oni se vrednuju po važnosti , ali se mogu s vremenom revidovati ili preformulisati.

Planskom dokumentacijom se određuju ciljevi prostornog uređenja kroz značaj i posebnosti prostora, mogućnosti i ograničenja razvoja prostorno- planske strukture, te utvrđuje koncepcija budućeg prostornog uređenja.

Opšti prostorno-razvojni ciljevi su jačanje prostorno razvojne strukture, povećanje vrijednosti prostora i životne sredine, kao i integracija u nacionalne i evropske razvojne planove. Ekonomski razvojni okvir određen je težnjom da se unaprijedi efikasnost privrede prilagođene tržišnim uslovima.

Posebni ciljevi prostornog razvoja su povećati: kvalitet življenja i uravnotežiti razvoj svih područja, razvoj prilagoditi značaju prostora, racionalno koristiti i zaštititi nacionalna dobra, uvažavati obilježja i osobenosti područja u planiranju razvoja, osigurati efikasnost sistema prostornog uređenja, razvijati infrastrukturne sisteme.

**Prostorni plan opštine obuhvata ukupnu teritoriju opštine Budva (12.400 ha). GUP-ovima je pokriveno 32,5 % ukupne teritorije opštine Budva ili 4011 ha.**

**Donijeta planska dokumenta pokrivaju površinu od 1.290 ha, što čini 32% realizacije GUP-ovima predviđenog prostora ili stepen urbanizacije od 10% ukupne teritorije Opštine.**

## **2. Realizacija Programa uređenja prostora**

### **2.1 Donijeti planski dokumenti**

#### **Prostorni plan opštine Budva**

Opšti pravci razvoja opštine Budva su definisani PPCG i u istom duhu su formulisani i u PPOB, pri tom se oslanjajući prvenstveno na prirodne potencijale ovog prostora. Prostorni plan opštine Budva je donijet 2007. godine ("Sl. list RCG- opštinski propisi" br: 30/07) kao i Izmjene i dopune PPOB u martu 2009. godine ("Sl. list Crne Gore- opštinski propisi" br: 11/09). Ovaj planski dokument je dao okvir za opšti prostorni razvoj Opštine do 2020. godine. Prostornim planom Opštine su date ocjene stanja prostornog razvoja, strategija razvoja i koncepti organizacije, uređenja i korišćenja prostora, kao i smjernice i mjere za realizaciju istog.

Razvojni koncept ponuđen u PPOB se oslikava u sljedećim programskim principima:

- preispitati rješenja iz ranijih planskih dokumenata tj. izvršiti temeljnu "reviziju" starih rješenja;
- da se u planskom pristupu, metodologiji i pristupu donošenja novih planskih rješenja primjene metode fleksibilnog planiranja;
- kao i da se za određene elemente razvoja (funkcije) kao i za određene lokacije izradi nekoliko planskih varijanti.

Prostorni plan opštine Budva će se realizovati izradom planskih dokumenata nižeg reda. Iako je rađen sa projekcijom razvoja do 2020. godine, u skladu sa novim zakonom, PPO će se primjenjivati samo do donošenja Prostorno- urbanističkog plana opštine Budva (PUP-a).

#### **Generalni urbanistički planovi opštine Budva**

Opština Budva je 2005. godine usvojila Generalni urbanistički plan priobalnog pojasa Opštine za sektor Kamenovo-Buljarica, a potom 2007. godine i za sektor Budva-Bečići.

Površina pokrivena GUP-ovima je 4 011 ha.

Osnovne postavke GUP-ova se ogledaju i u strateškim opredeljenjima svih planskih dokumenata Opštine, a to su povećanje kvaliteta života, unapređenje turizma i zaštita prepoznatljivog pejzaža.

Donošenjem prostornog plana Opštine Generalni planovi su prestali da važe u dijelovima gdje nisu usklaćeni sa ovim Planom u pogledu namjene prostora i koncepcije uređenja prostora.

Novim zakonom predviđeno da sve opštine izrade Prostorno- urbanistički plan čijim usvajanjem bi prestali da važe generalni urbanistički planovi.

#### **Detaljni urbanistički planovi opštine Budva**

Tokom prethodnih šest godina opština Budva je pristupila izradi velikog broja planskih dokumenata. Usvojeno je 13 (trinaest) detaljnih urbanističkih planova kao i tri izmjene i dopune DUP-a, 35 (tridesetpet) lokalne studije lokacija i 8 (osam) urbanističkih projekata.

**USVOJENI PLANSKI DOKUMENTI**

<b>Red. br</b>	<b>NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA</b>	<b>OBRAĐIVAČ</b>	<b>OBJAVLJENO</b>	<b>POVRŠINA ZAHVATA (ha)</b>
<b>1</b>	<b>PPO Budva</b>	IAUS Beograd, “Info-plan” Budva	Sl.list RCG – opš. prop. br. 30/07	
<b>2</b>	<b>Izmjene i dopune PPO Budva</b>	IAUS Beograd, “Info-plan” Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	
<b>3</b>	<b>GUP PPOB „Budva - Bečići “</b>	Arhitektonski fakultet- univerzitet u Beogradu, Info-plan Budva	Sl.list RCG – opš. prop. br. 03/07	1200
<b>4</b>	<b>GUP PPOB “Kamenovo- Buljarica”</b>	IAUS, “Info-plan” Budva	Sl.list RCG – opš. Prop. br. 35/05	2811
<b>5</b>	<b>DUP „Potkošljun”</b>	„Zavod za izgradnju” AD Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 26/08	108,84
<b>6</b>	<b>DUP "Budva Centar"</b>	Arhitektonski fakultet- univerzitet u Beogradu	Sl.list CG – opš. prop. br. 32/08	88
<b>7</b>	<b>Izmjene i dopune DUP"“Budva Centar”</b>	0 -II-	Sl.list CG – opš. prop. br. 25/11	88
<b>8</b>	<b>DUP "Bečići"</b>	-II-	Sl.list CG – opš. prop. br. 01/09	134
<b>9</b>	<b>DUP "Dubovica I"</b>	„Zavod za izgradnju” AD Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 25/09	60,92
<b>10</b>	<b>Izmjene i dopune DUP"“Dubovica I”</b>	“ SAU” d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 01/14	/
<b>11</b>	<b>DUP Pržno - Kamenovo za dio "Pržno-Podličak"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	25,08
<b>12</b>	<b>DUP "Pržno- Kamenovo" za dio "Kamenovo- Vrijesno"</b>	„Zavod za izgradnju” AD Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 19/10	47,5
<b>13</b>	<b>DUP "Pržno- Kamenovo II" za dio "Kamenovo- Vrijesno II dio" “Šipkov krš”</b>	„CAU” d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 01/14	6,2
<b>14</b>	<b>DUP "Petrovac"- šira zona</b>	AG „Infoplan”	Sl.list CG – opš. prop. br. 24/08	83,10
<b>15</b>	<b>DUP "Petovac- centar"</b>	Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	2,05
<b>16</b>	<b>DUP "Rozino I"</b>	„Zavod za izgradnju” AD Budva	Sl.list CG – opš. prop.br. 01/09	18,93
<b>17</b>	<b>DUP "Rozino II"</b>	„Zavod za izgradnju” AD	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	12,07

<b>Red. br</b>	<b>NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA</b>	<b>OBRAĐIVAČ</b>	<b>OBJAVLJENO</b>	<b>POVRŠINA ZAHVATA (ha)</b>
	Budva			
<b>18</b>	<b>Izmjene i dopune DUP-a "Rozino II"</b>	„RANKO“ d.o.o. Herceg Novi	Sl.list CG – opš. prop. br. 18/11	
<b>19</b>	<b>DUP "Babin Do"</b>	„Zavod za izgradnju“ AD Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/12	21
<b>20</b>	<b>DUP „Perazića Do“</b>	“Del Projekt” d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 1/11	11,89
<b>21</b>	<b>LSS "Mlječavica"</b>	„Inkoplan“ d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 32/08	5,42
<b>22</b>	<b>LSS " Gaće"</b>	„Inkoplan“ d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 01/09	11,96
<b>23</b>	<b>LSS "Vrba"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	17,75
<b>24</b>	<b>LSS "Vrba II"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 39/10	2,51
<b>25</b>	<b>LSS „Tudorovići“</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/09	20,22
<b>26</b>	<b>LSS " Rađenovići"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG - opš. prop. br. 11/09	14,13
<b>27</b>	<b>LSS "Česminovo"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG - opš. prop. br. 11/09	10,99
<b>28</b>	<b>LSS "Svinjišta II" (I faza)</b>	„Lipa“ d.o.o. Cetinje	Sl.list CG - opš. prop. br. 11/09	2,15
<b>29</b>	<b>LSS "Drobnići- Smokov vijenac"</b>	„Zavod za izgradnju“ AD Budva	Sl.list CG - opš. prop. br. 11/09	6,90
<b>30</b>	<b>LSS " Velji kamen"</b>	„Inkoplan“ d.o.o. Podgorica	Sl.list CG - opš. prop. br. 11/09	3,89
<b>31</b>	<b>LSS "Stambeno- turistička zona Rijeka Reževići"</b>	„Adria Invest“ d.o.o. Budva	Sl.list CG - opš. prop. br. 34/09	13,98
<b>32</b>	<b>LSS "Stambeno- turistička zona „Skočidevojka“</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 39/10	3,50
<b>33</b>	<b>LSS "Katun-Gornje selo"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG - opš. prop. br. 34/09	13,06
<b>34</b>	<b>LSS "Katun-Donje selo"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 34/09	12,77
<b>35</b>	<b>LSS "Kuljače- Vojnići"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 09/09	69,01
<b>36</b>	<b>LSS "Spas"</b>	CAU d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 02/10	96,88
<b>37</b>	<b>LSS Komoševina I</b>	„Lipa“ d.o.o. Cetinje	Sl.list CG – opš. prop. br. 18/11	13,77
<b>38</b>	<b>LSS Komoševina II</b>	„Lipa“ d.o.o. Cetinje	Sl.list CG – opš. prop. br. 01/11	4,83
<b>39</b>	<b>LSS “Benzinska pumpa Lapčići”</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 39/10	0,48

<b>Red. br</b>	<b>NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA</b>	<b>OBRAĐIVAČ</b>	<b>OBJAVLJENO</b>	<b>POVRŠINA ZAHVATA (ha)</b>
<b>40</b>	<b>Lokalna Studija lokacije "Podbabac – Markićevići"</b>	"Del Projekt" d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 25/11	23,11
<b>41</b>	<b>Lokalna studija lokacije „Poljane“</b>	"Del Projekt" d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 25/11	12,85
<b>42</b>	<b>Lokalna studija lokacije "Mirište"</b>	„Urban Studio“ Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 28/11	0,172
<b>43</b>	<b>LSL „Krstac“- Reževići</b>	„Del Projekt“ d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 11/12	14,98
<b>44</b>	<b>LSL "Podostrog"</b>	RZUP ad Podgorica	Sl.list CG-opš prop 11/12	45,11
<b>45</b>	<b>LSL "Žukovica"</b>	“Adria Invest” d.o.o. Budva,	Sl.list CG-opš prop 11/12	10,16
<b>46</b>	<b>LSL "Lapčići"</b>	Adria Invest doo	Sl.list CG-opš prop 11/12	34,87
<b>47</b>	<b>LSL "Bare"</b>	“Del Projekt” d.o.o Budva	Sl.list CG-opš prop 11/12	1,18
<b>48</b>	<b>LSL "Duljevo I"</b>	Del Projekt Budva	Sl.list CG-opš prop 29/12	9,64
<b>49</b>	<b>LSL "Seoce" I faza</b>	“Zavod za izgradnju” Budva – DEA HOME	Sl.list CG – opš. prop. br. 29/12	10,15
<b>50</b>	<b>LSL Milino brdo</b>	„Bar Projekt“ doo Bar	Sl.list CG – opš. prop. br. 29/12	59,23
<b>51</b>	<b>LSL „Laze“</b>	„Bar Project“ d.o.o Bar	Sl.list CG – opš. prop. br. 29/12	2,29
<b>52</b>	<b>LSL "VRBA II"- drugi dio</b>	“Del Projekt” d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 29/12	1,16
<b>53</b>	<b>LSL "Popova njiva"</b>	SAU d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 33/13	0,7
<b>54</b>	<b>LSL „Donji Pobori“</b>	“Del Projekt “ d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 10/13	96,07
<b>55</b>	<b>LSL "Blizikuće"</b>	“Del Projekt” d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 21/14	15,49
<b>56</b>	<b>UP Turistički kompleks "Zavala"</b>	„Montenegroprojekt“ d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 24/08	0,89
<b>57</b>	<b>UP "Turističko naselje Smokvica"</b>	„Adria Invest“ d.o.o. Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 20/09	22,77
<b>58</b>	<b>UP "Turističko naselje Crvena Glavica"</b>	“Del Projekt” d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 26/08	3,64
<b>59</b>	<b>UP "Ekskluzivni turistički kompleks Crvena glavica"</b>	“Del Projekt” d.o.o Budva	Sl.list CG – opš. prop. br. 02/10	15,79
<b>60</b>	<b>UP "TN Skočidjevojka"</b>	„Montenegroprojekt“ d.o.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 07/09	20,51
<b>61</b>	<b>UP "Turistički kompleks Branica za rijekom"</b>	„Inkoplan“ do.o. Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 34/09	1,79

<b>Red. br</b>	<b>NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA</b>	<b>OBRAĐIVAČ</b>	<b>OBJAVLJENO</b>	<b>POVRŠINA ZAHVATA (ha)</b>
<b>62</b>	<b>UP "Univerzitet u Budvi"</b>	"Montenegro inženjering"Podgorica	Sl.list CG – opš. prop. br. 02/07	0,45
<b>63</b>	<b>UP "Radovića Laz"</b>	“Del Projekt”d.o.o Budva	Sl.list CG-opš . prop. 11/12	0,80

Detaljni urbanistički planovi koji su usvojeni prije 2000. godine:

DUP "Sveti Stefan-Šumet" ("Službeni list SRJ" br. 2/95);	12,5 ha
DUP "Buljarica" ("Službeni list SFRJ br. 4/85);	76,0 ha
DUP "Dubovica" ("Službeni list SFRJ" br. 5/87)	22,0 ha
DUP "Stambeno-servisna zona Jaz" ("Službeni list SFRJ" br. 27/79)	50,7 ha

Urbanistički projekti usvojeni prije 2000. godine:

UP "Stari grad" ("Službeni list SFRJ" br. 28/82);	3,30 ha
UP "Bijeli do" (iz 1979.god)	0,75 ha
UP "Ekskluzivna zona Sveti Stefan" ("Službeni list SRJ" br. 1/96).	3,60 ha

**Planska dokumenta čija je izrada u toku**

U Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Budva je u toku izrada 31 planskog dokumenta koji se nalaze u različitim fazama procesa koji prethodi donošenju plana.

**Prostorno-urbanistički plan opštine Budva**

Opština Budva je 2007. godine usvojila Prostorni plan Opštine, a potom 2009. godine i Izmjene i dopune istog. U međuvremenu je usvojen Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("SL CG" , broj 51/08), koji zahtjeva izradu nove forme planskog dokumenta lokalne samouprave i to Prostorno-urbanističkog plana.

Opština Budva je donijela Odluku o pristupanju izradi PUP-a opštine Budva br. 001-357/1, od 11.02.2009. godine. Obrađivači PUP-a su: IAUS-u iz Beograda I "JUGINUS-MONT" Bijelo Polje.

**Urbanistički planovi čija je izrada započeta u prethodnom periodu :**

- Prostorno - urbanistički plan opštine Budva;
- Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Budva;
- Detaljni urbanistički plan “Sveti Stefan”;
- Detaljni urbanistički plan “Buljarica I”;
- Detaljni urbanistički plan “Dubovica II “;
- Izmjene i dopune DUP-a “Centar Petrovac”;
- Detaljni urbanistički plan “Budva- Centar”;
- Izmjene i dopune DUP-a „Petrovac- šira zona“;

- Izmjene i dopune DUP-a „Potkošljun“;
- Izmjene i dopune DUP-a „Bečići“;
- Izmjene i dopune DUP-a „Rozino I“;
- Izmjene i dopune DUP-a „Rozino II“;
- Lokalna studija lokacije „Prosjedi“
- Lokalna studija lokacije „Liješevići“;
- Lokalna studija lokacije „Čelobrdo“;
- Lokalna studija lokacije „Dubrava“;
- Lokalna studija lokacije „Smokvice I“;
- Lokalna studija lokacije „Benzinska pumpa Stanišići“;
- Lokalna studija lokacije „Košljun“;
- Lokalna studija lokacije „Hotelski kompleks Adriatic Star“ Perazića do;
- Lokalna studija lokacije „Androvići“;
- Lokalna studija lokacije „Ivanovići“;
- Lokalna studija lokacije „Potkošljun“;
- Lokalna studija lokacije „Podmaine-Tabanovina“;
- Izmjene i dopune LSL „Spas“;
- Urbanistički projekat „Smokvica I – prva faza“;
- Urbanistički projekat „Galije - Bijeli Rt“;
- Urbanistički projekat „Bijeli Rt - Buvači“;
- Urbanistički projekat „Galije 2“;
- Izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Zavala“;
- Izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Smokvica“.

## **2.2. Učešće javnosti pri izradi planskih dokumenata**

Prilikom izrade planskih dokumenata obezbijeđeno je učešće javnosti putem javnih rasprava gdje su gradani kroz primjedbe i sugestije imali priliku da iskažu svoje potrebe.

Tokom 2014. godine organizovana je jedna javna rasprava o Nacrtima planskih dokumenata, u skladu sa zakonskom procedurom, i u tom postupku je pristiglo je 99 primjedbi, sugestija i mišljenja zainteresovanih korisnika. Na primjedbe je, u skladu sa Zakonom, odgovoreno korisnicima. Takođe su korisnici obavješteni o toku javne rasprave putem opštinskog web sajta.

Iz iznesenog se može zaključiti da je učešće javnosti prilikom obavljanja poslova uređenja prostora i izgradnje objekata naglašeno, te su stoga korisnici prostora aktivni učesnici ovog procesa.

## **2.3. Finansiranje izrade (izvori, problem u finansiranju)**

Izradu planske dokumentacije finansira Opština Budva iz budžetskih sredstava. Partneri u finansiranju izrade određenih planskih dokumenta su i zainteresovani korisnici.

U narednom periodu je potrebno preduzeti mjere za korišćenje donatorskih sredstava za finansiranje baznih studija i istraživačke oblasti u lokalnoj upravi.

## **2.4. Uredivanje građevinskog zemljišta (način, finansiranje , rokovi)**

Osim uređenja prostora koje se sprovodi kroz donošenje i dosljednu primjenu lokalnih planskih dokumenata, upravljanje prostorom se sprovodi i kroz njegovo komunalno opremanje i investiranje u infrastrukturne projekte.

Donošenje planskih dokumenata i njihovo sprovođenje nije dovoljno da se obezbijedi uređenje nekog prostora, te se nameće i potreba sprovođenja odgovarajuće zemljišne politike. Naime, u uslovima neprikosnovenog poštovanja privatne svojine i velikog interesa za građevinskim zemljištem, pri realizaciji bilo kakvih projekata od javnog interesa (različiti društveni, obrazovni i drugi sadržaji...) neophodno je obezbijediti realne izvore finansiranja takvih projekata, odnosno obeštećenja vlasnika zemljišta.

U proteklom, izvještajnom periodu najveći problem upravljanja prostorom predstavljala je činjenica da infrastrukture investicije nisu bile srazmjerne potrebama, i nisu pratile izgradnju mnogobrojnih novih objekata, tako da je evidentan nedostatak, kako saobraćajne tako i ostale infrastrukture na značajnom dijelu teritorije opštine.

Shodno Programu uređenja prostora opštine Budva za 2014. godinu, koji donosi nadležni Sekretarijat za investicije, u periodu od 01.01. do 01.12. 2014. godine su planirane i djelimično sprovedene izvjesne aktivnosti u pogledu poboljšanja saobraćajne i druge tehničke infrastrukture.

### **Infrastrukturne investicije**

#### **Radovi na saobraćanoj infrastrukturi**

<b>Naziv projekta /investicionog ulaganja</b>	<b>Lokacija</b>	<b>Investiciona vrijednost (€)</b>	<b>Faza realizacije</b>
Izgradnja dijela ulice II u Babinom Dolu do topliškog puta -izuzimanje zemljišta	Babin Do	100.000,00	Postupak izuzimanja je u toku
Izgradnja dijela ulice IV u Babinom Dolu,od Prvomajske do kuće Krivokapića	Babin Do	202.000,00	U toku je izrada projektne dokumentacije
Izgradnja saobraćajnice S 8 -projektovanje	Bečići	3.500,00	U toku je izrada projekta
Rekonstrukcija ulice Sremski front	Bečići	110.000,00	U toku je priprema dokumentacije za izradu projekta
Izgradnja kružnog toka na Bulevaru kod Bečićkog potoka	Bečići	250.000,00	U toku je postupak eksproprijacije i tender za izbor izvodjača
Izgradnja ulice u Bečićima S 26 -projektovanje i izrada elaborata	Bečići	20.750,00	Izradjena projektna dokumentacija i izradjen elaborat parcelacije

Rekonstrukcija ulice prema Vještici -projektovanje	Bečići	42.800,00	U toku je tenderska procedura za izradu projektne dokumentacije
Izgradnja saobraćajnice S 40-40 I faza	Bečići	825.000,00	U toku je izgradnja (obaveza iz 2013)
Izgradnja ulice S 15 u naselju Rozino (pored univerziteta)	Rozino	201.500,00	Početak izgradnje
Izgradnja ulice iza Servisne zone u Petrovcu -projektovanje	Petrovac	18.000,00	U toku je tenderski postupak za izbor projektanta
Izgradnja kružnog toka kod autobuske stanice -izuzimanje i izgradnja	Petrovac	116.500,00	U toku je postupak izuzimanja zemljišta i tenderski postupak za izbor izvodjača
Rekonstrukcija šetališta u Petrovcu	Petrovac	1.457.000,00	U toku je realizacija (obaveza iz 2013)
Rekonstrukcija raskrsnice kod crkve Sv.Tome -projektovanje	Petrovac	8.500,00	U toku je izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija dvije ulice od crkve Sv. Toma prema naselju Krš medinski -projektovanje	Petrovac	23.000,00	Priprema dokumentacije za projektovanje
Regulacija potoka Nerin -projektovanje -izgradnja	Petrovac	265.500,00	U toku je izrada projektne dokumentacije za dio trase
Izgradnja ulice Laze II-poprečna -elaborat parcelacije	Podkošljun	5.000,00	U toku je izrada elaborata parcelacije
Izgradnja ulice Laze III -elaborat -dio izuzimanja zemljišta	Podkošljun	53.000,00	U toku je izrada elaborata parcelacije
Izgradnja ulice Laze IV -projektovanje -dio izuzimanja zemljišta	Podkošljun	53.700,00	Raspisan tender za izbor projektanta
Izgradnja priključka Ribarske ulice na Bulevaru	Podkošljun	56.000,00	Izrada projektne dokumentacije je u toku
Izgradnja ulice od zaobilaznice do 35 KV dalekovoda u Lazima-dio A-4	Podkošljun	610.900,00	Završeno je izuzimanje i izgradnja I faze (obaveza iz2013)
Rekonstrukcija ulice Babilonija, od naselja ADOK do izlaza na ulicu Kanjoša Macedonovića-projektovanje	Podkošljun	6.000,00	Za izradu projekta je neophodno usvajanje revizije DUP-a
Izgradnja ulica S-14 -izuzimanje -izgradnja	Podkošljun	344.000,00	U toku je izuzimanje zemljišta

Izgradnja ulice "Mornarska" (bivša Sarajevska). -projektovanje	Podkošljun	3.350,00	U toku je tender za izbor projektanta
Izgradnja staze Lungo Mare u Svetom Stefanu (264 m )	Sv. Stefan	688.500,00	U toku je izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija seoskog puta kroz Podličak -projektovanje -izgradnja	Sv. Stefan	51.500,00	Priprema dokumentacije za projektovanje
Rekonstrukcija puta od magistrale do Blizikuća-Tudorovića-Djenaša -izgradnja	Blizikuće-Tudorovići-Djenaši	733.000,00	U toku je priprema za izradu projektne dokumentacije
Rekonstrukcija ulice Gospoština- "Primorski bataljon" -projektovanje -izgradnja	Budva Centar	156.000,00	U toku je tenderska procedura za izbor projektanta
Izgradnja ulice Petrovačke u Gospoštini -revizija projekta	Budva Centar	4.700,00	Završena je revizija
Izgradnja kružnog toka na zaobilaznici u Budvi -izgradnja	Dubovica	250.000,00	U toku je tender za izbor izvodjača
Izgradnja dijela Solunske ulice od Novog bulevara do šetališta -projektovanje -izuzimanje -izgradnja	Budva	159.500,00	U toku je izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija ulice 13.jul -projektovanje -izvodjenje	Budva	173.500,00	Priprema dokumentacije za izradu projekta
Rekonstrukcija puta prema plaži Buljarica -projektovanje -izuzimanje -izvodjenje	Buljarica	157.500,00	U toku je raspisivanje tendera za projektovanje
Izgradnja ulica: "K", "N" i dio "D" -projektovanje -početak izuzimanja	Komoševina	103.500,00	U toku je priprema dokumentacije za projektovanje

**Radovi na drugim infrastrukturnim mrežama i objektima od javnog značaja  
( u zahvatu više DUP-ova)**

<b>Naziv projekta / investicionog ulaganja</b>	<b>Investicione vrijednost (€)</b>	<b>Faza realizacije</b>
Obilazaznica oko Budve-dionica Lastva grbaljska- Markovići -projektovanje	118.000,00	Priprema dokumentacije za izradu projektne dokumentacije
Pristupni putevi i staze -projektovanje -izuzimanje -izgradnja	112.250,00	Postupak izuzimanja je u toku
Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže -projektovanje -izgradnja	242.000,00	Nije realizovano u celosti. Detaljan opis realizacije biće prezentovan u Izveštaju o radu Sekretarijata za investicije za 2014.
Izgradnja elektroenergetske infrastrukture -projektovanje -izgradnja	424.000,00	Nije realizovano u celosti. Detaljan opis realizacije biće prezentovan u Izveštaju o radu Sekretarijata za investicije za 2014.
Izgradnja javne rasvjete -projektovanje -izgradnja	87.200,00	Nije realizovano u celosti. Detaljan opis realizacije biće prezentovan u Izveštaju o radu Sekretarijata za investicije za 2014.
Komunalno opremanje -izuzimanje -izgradnja	1.800.000,00	Nije realizovano u celosti. Detaljan opis realizacije biće prezentovan u Izveštaju o radu Sekretarijata za investicije za 2014.
Rekonstrukcija puta preko Prijevora do Žute grede -izgradnja	936.000,00	U toku je tenderska procedura za izbor izvodjača
Rekonstrukcija puta prema selu Mažići -izgradnja	41.000,00	Izradjena projektna dokumentacija
Rješavanje imovinskih odnosa za dijelove ulica koje su u upotrebi	100.000,00	Nije realizovano u celosti. Detaljan opis realizacije biće prezentovan u Izveštaju o radu Sekretarijata za investicije za 2014.

## **2.5 Lokalni planski dokumenti donijeti od strane Vlade Crne Gore**

U skladu sa članom 21. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/1, 34/11, 35/13, 39/13 i 33/14) Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pristupilo izradi Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, koji u potpunosti obuhvata prostor opštine Budva kao i akvatorij Opštine. Izrada pomenutog planskog dokumenta je u fazi radne

verzije Nacrta. Opština Budva je uzela aktivno učešće u svim fazama izrade predmetnog planskog dokumenta.

Shodno članu 48, stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Ministarstvo je donijelo Odluku o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije "Dubovica I", saglasno postavkama Izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Budva, a vezano za lokaciju br. 19. Postupak donošenja ovog planskog dokumenta je u toku.

Vlada Crne Gore je, u julu 2014. godine, donijela DSL "Dio sektora 46- Kamenovo".

## **2.6 Dokumentaciona osnova, sa posebnim osvrtom na aktivnosti izrade baznih studija i istraživanja**

Bez istraživačke i programske podrške, baznih studija i sl. nije izgledno da bi se moglo realizovati mnoge propozicije planskih dokumenata.

U toku je izrada Strategija razvoja ruralnog turizma, koja će poslužiti kao dokumentaciona osnova za izradu Prostorno-urbanističkog plana.

**3. Sintezna karta-** grafički prikaz granica donijetih/ važećih planskih dokumenata (1: 10000)

Sintezna karta čini sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu dokumenta.

## **4. Demografska kretanja**

Opština Budva ima pozitivni demografski trend.

*Tabela 1: Osnovni demografski podaci Popisa iz 2003. i 2011.god.*

Budva	2003	2011
Broj stanovnika	15909	19218
Gustina naseljenosti	130	157,5
Broj domaćinstava	5218	6982
Prirodni priraštaj	104	112

Izvor: Monstat

Demografska kretanja u budvanskoj opštini su vrlo specifična, zbog migracionih kretanja stanovništva iz drugih dijelova Crne Gore (u prvom redu iz Sjevernog regionala), ali i iz drugih područja.

Porast broja stanovnika u opštini Budva, ostvaren u periodu između popisa 2003-2011.godine ukazuje na povećanje broja stanovnika za 20,8 % i broja domaćinstava za 33,8%, na području opštine Budva.

Svakako, opština Budva sa svojim prirodnim i stvorenim vrijednostima, predstavlja prirodno prosperitetno područje i kao takva bila je među najprivlačnijima za doseljavanje.

Teritorijalni raspored stanovništva ukazuje na značajnu koncentraciju u gradskom području, gdje živi 83,2% stanovništva Opštine.

*Tabela 2: Stanovništvo prema tipu naselja- broj i struktura, Popis 2011.*

Stanovništvo	ukupno	Stanovništvo		Struktura stanovništva prema tipu naselja (%)	
		gradsko	ostalo	gradsko	ostalo
Crna Gora	620.029	392.020	228.009	63.23	36.77
Budva	19.218	15.995	3.223	83.23	16.77

Izvor: Monstat

Gustina naseljenosti na teritoriji opštine Budva iznosi 157,5 stanovnika po 1 km<sup>2</sup>, što ukazuje na prosječnu relativno visoku „antropopresiju“ na prostor.

Gustina mreže naselja: Teritorija opštine Budva obuhvata naselja koja su neposredno povezana zajedničkim potrebama i interesima lokalnog stanovništva, sa sjedištem u Budvi, i to: Budva, Bećići, Sveti Stefan i Petrovac, područja, naselja i sela: Androvići, Blizikuće, Boreti, Brajići, Brda, Buljarica, Viti Do, Vojnici, Vrba, Vrijesno, Golubovići, Gornji Pobori, Grabovica, Gruda, Dabkovići, Divanovici, Donji Pobori, Drobnići, Duletići, Đenaši, Đurovići, Žukovica, Ivanovići, Ilico Brdo, Jaz, Kaluderac, Katun, Kamenovo, Košljun, Krapina, Kuljače, Krstac, Lazi, Lapčići, Mažici, Markovići, Medigovići, Novoselje, Perazića Do, Podbabac, Podlastva (Poljica), Podličak, Podostrog, Pržno, Prijevor, Prijevorac, Rafailovici, Rijeka Reževici, Rustovo, Seoce, Svinjišta, Stanišići, Tudorovići, Čami Do, Čelobrdo, Česminovo i Ćučuci.

Od prethodno navedenih naselja u Opštini, 4 naselja bilježe najveći porast stanovništva: Budva (13.278 stanovnika), Bećići (891 stanovnik), Petrovac (1.400 stanovnika), Sveti Stefan (364 stanovnika). Među njima prednjači opštinski centar Budva sa 13.278 stanovnika.

Kada je riječ o broju privremeno prisutnih stanovnika u opštini Budva, on je, u toku godine izuzetno promjenljiv. Ovdje spadaju, kao najbrojniji: turisti, sezonska radna snaga u turističkoj i pratećim djelatnostima i sezonsko stanovništvo u svim vidovima smještaja.

Osjetan je broj ljudi u prolazu ili sa kraćim zadržavanjem, kao što su putnici u prolazu kroz budvansku opštinu, posjetioci znamenitosti i prirodnih atraktivnosti, kao i izletnici iz najbližih gradskih naselja. Dnevne migracije su, kao poseban oblik svakodnevne prostorne pokretljivosti stanovništva, najsajnžnije obilježje veza i međuodnosa zaleda i obalnog područja sa Budvom kao glavnim središtem.

## **5. Sprovodenje podzakonskih akata (obaveze iz Zakona , efekti)**

Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta (“Sl. List” CG br 24/10), preciziran je sadržaj i forma planske dokumentacije, kao i upotreba simbola i termina u planiranju. Tokom godine je došlo do sinhronizacije sprovodenja ovog podzakonskog akta tj. njegove primjene od starne obradivača planskih dokumenata. Sredinom tekuće godine Opština je započela sa postupkom pripreme za primjenu GIS tehnologije, koja još nije u opštoj upotrebi. Instalirana je oprema i izvršen dio obuke, a do kraja godine se očekuje početak unosa podataka u GIS sistem te postepeno formiranje prostorne baze podataka.

## **6. Izdati UTU, građevinske dozvole i upotrebne dozvole**

- Zahtjevi korisnika prostora za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije, urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola**

U izvještajnom periodu, od 01. januara do 01. decembra 2014.godine, Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj je podnijeto ukupno 3.495 zahtjeva.

Investitori su se Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj obratili sa 385 zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata. Od ukupnog broja zahtjeva izdato je 256 urbanističko-tehnička uslova, dok se 129 zahtjeva se nalaze u postupku rješavanja.

U izvještajnom periodu evidenciono je ovjereno 112 projekta .

U periodu na koji se odnosi ovaj Izvještaj podnijeto je 229 zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, a izdate su 85 građevinske dozvole i donijeto 133 zaključaka o odbacivanju zahtjeva, obustavljanju ili prekidu postupka, o priznavanju svojstva stranke, o ispravci greške i slično. 11 postupaka za izdavanje građevinske dozvole je u toku.

Takođe je podnijeto 16 zahtjeva za rušenje objekata. Izdato je 15 rješenja o rušenju postojećih objekata na parcelama na kojima se planira gradnja.

Podnijeta su 72 zahtjeva za izdavanje upotrebljene dozvole, izdate su 38 upotrebljene dozvole i donijeto 10 zaključaka o obustavi postupka, o odbacivanju zahtjeva, o odbijanju postupka, a za 24 zahtjeva postupak izdavanja upotrebljene dozvole je u toku.

Za rješavanje po zahtjevima iz domena pravnih poslova tokom izvještajnog perioda evidentiran je još 1251 pismeni podnesak.

Ovi podnesci odnosili su se na: slobodan pristup informacijama, žalbe, dopune podnesaka, obavještenja, dostava predloga za poništaj rješenja, obavještenja o inspekcijskom nadzoru, urgencije, pribavljanje saglasnosti i slično.

U toku izvještajnog perioda podnijeto je 470 zahtjeva za izvod iz planskog dokumenta sa tekstualnim tumačenjem, za izdavanje uvjerenja da se predmetne parcele nalaze/ ne nalaze u zahватu planskih dokumenata, za izdavanje mišljenja službe vezano za procedure rekonstrukcije krovnih površina, adaptacija poslovnih površina, dostavljanje poziva za stručna usavršavanja i organizovanje „okruglih stolova“ iz oblasti primjene zakonske regulative i sl.

- **Podaci o zahtjevima za saglasnosti na elaborate procjene uticaja projekata na životnu sredinu**

Ovom organu, kao nadležnom za poslove izdavanja saglasnosti na Elaborate procjene uticaja projekata na životnu sredinu, stranke su se obratile sa 2 zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene. Donijeto je jedno rješenje da je potrebno pristupiti izradi elaborata o procjeni uticaja projekata na životnu sredinu, a drugi postupak je završen rješenjem da nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja projekta na životnu sredinu.

Podnijet je jedan zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat, i izdato je jedno rješenje o davanju saglasnosti na predmetni Elaborat.

## **7. Privremeni objekti iz nadležnosti lokalne samouprave (član 117 Zakona)**

Shodno Planu postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 01.aprila 2013. do 31. decembra 2015. godine Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj rješava po zahtjevima zainteresovanih lica, za postavljanje istih.

U toku izvještajnog perioda podnijeto je 725 zahtjeva za izdavanje rješenja za postavljanje privremenih objekata. Od ukupnog broja zahtjeva rješenjem o lokaciji za postavljanje privremenog objekta riješeno je 557 i donijeto je 26 zaključaka o odbacivanju zahtjeva. Za 28 zahtjeva postupak rješavanja je u toku.

Podnijeto je 114 dopisa, kojim su građani tražili dostavu različitih informacija ili izmjene i dopune važećeg Planu postavljanja privremenih objekata.

### **III SPROVEDENE MJERE I NJIHOV UTICAJ NA UPRAVLJANJE PROSTOROM I NJEGOVU ZAŠITU**

#### **1. Obalno područje**

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pokrenulo izradu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, čiji obrađivač je Republički zavod za urbanizam i projektovanje Podgorica. Planski dokument je u VI fazi izrade radne verzije nacrta planskog dokumenta.

Prostornim planom posebne namjene za obalno područje je obuhvaćena teritorija cijele opštine Budva kao i pripadajući akvatorij. Ovim planskim dokumentom definisće se državni razvojni ciljevi u primorskom regionu.

Tokom prethodnih faza izrade planskog dokumenta Opština je aktivno učestvovala u pribavljanju ulaznih podataka kao i trasiranju svojih razvojnih ciljeva.

#### **2. Izvorišta vode**

Vodovodni sistem Budve obuhvata Budvu, Bečiće, Miločer, Miločer, Sveti Stefan, Rijeku Reževića, Perazića Do, Petrovac, Buljaricu i ostala manja priobalna mesta na teritoriji budvanske opštine.

Jedna od osnovnih karakteristika budvanskog sistema je izražena sezonska varijacija potrošnje vode sa ljetnjim maksimumima koji i po nekoliko puta prevazilaze zimsku potrošnju.

Istovremeno, tokom ljetne sezone bilježi se minimalna izdašnost izvorišta (posebno karstnih izvorišta) što značajno otežava vodosnabdijevanje.

Osim toga, u sistemu bilježimo niz problema hidrauličke prirode: nemogućnost plasmana vode u pojedine regije zbog nedovoljne propusnosti cjevovoda; nedovoljna zapremina, neusklađenost rada i neadekvatan raspored rezervoara u sistemu; pojava brzotoka na pojedinim dionicama magistralnih cjevovoda (sa pratećim sanitarnim problemima), nedovoljno praćenje proizvodnje vode i bilansa proizvodnje i potrošnje vode, nepotrebni gubici vode usled kvarova na cjevovodima, prelivanja u rezervoarima, razvoj visinskih zona, izgradnja hidroforskih postrojenje nedovoljnog kapaciteta, itd.

#### **3. Energetski potencijal**

U cilju poboljšanja snabdijevanja električnom energijom teritorije opštine Budva tokom 2013.godine u Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj izdao je 6 (šest) građevinskih dozvola, i to 4 (četiri) dozvole za postavljanje niskonaponske kablovske mreže i 2 (dvije) građevinske dizvole za izgradnju trafostanica. Takođe su izdate i 2 (dvije) upotrebljive dozvole za predmetne projekte.

Zbog klimatskih pogodnosti i geografskog položaja opštine Budva, u lokalnoj upravi je energija sunca, prepoznata kao značajan energetski potencijal i alternativni izvor obnovljive energije.Odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ("Sl. list CG"-opštinski propisi, br. 18/11), propisano je da se investitorima odobrava umanjenje naknade za komunalno opremanje u iznosu od 200 eura/m<sup>2</sup> površine solarnih kolektora.

#### **4. Pogranična područja**

Opština Budva se teritorijalno graniči sa opštinama Bar, Cetinje i Kotor , tako da nema uticaja na pogranična područja.

## **5. Upravljanje otpadom- prostorni aspekt, prečišćavanje otpadnih voda**

Planom postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 01. aprila do 31. decembra 2015.godine određene su dvije lokacije za privremeno odlaganje/ deponovanje šuta, zemlje od iskopa tokom izvođenja pripremnih radova za gradnju, otpada sa zelenih javnih i privatnih površina. Komunalni otpad se tokom izvještajnog perioda odvozio na sanitarnu deponiju "Možura".

Iz aspekta upravljanja otpadom, važno je napomenuti da se na teritoriji opštine Budva, od 2012.godine selektivno sakuplja karton, a od maja 2013.godine i plastika. Pomenute vrste otpada se baliraju i deponuju do konačne dispozicije/ prodaje u reciklažnom dvorištu u naselju Vještica u Bećićima.

Izgradnja postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda i rekonstrukcija i izgradnja prateće infrastrukturne mreže, jedan je od najznačajnijih projekata čija realizacija se sprovodila tokom 2013. i 2014.godine. Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda smješteno je u naselju Vještica.

Izgradnja ovog postrojenja je završena, i njegovo korišćenje je započelo puštanjem u probni rad 15.maja 2014.god. , a zvanično je postrojenje počelo sa radom 03. oktobra 2014.godine.

U toku je pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda sa teritorije Petrovca i Buljarice, a ovo postrojenje će biti izgrađeno u Buljarici. Sva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su projektovana i dimenzionisana prema aktuelnom stanju, sa mogućnošću proširenja kapaciteta (dalja faza izgradnje, ukoliko bude potrebe za proširenjem kapaciteta planirana je posle 2020. godine).

## **6. Saradnja sa međunarodnim institucijama**

Međunarodna saradnja ima poseban značaj za razvoj lokalnih samouprava u pogledu razmjene iskustava i znanja, kao i primjeni međunarodnih principa i standarda.

Oština Budva je tokom 2013. i 2014.godine realizovala, u okviru programa SeeNet "Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope", projekat "Podrška strateškom planiranju". Uz opštinu Budva partner u projektu je i opština Kotor. Ovim projektom opština Budva je obezbijedila cjelokupnu opremu za GIS (geografski informacioni sistem), koji će poslužiti za izradu prostorne baze podataka za potrebe turizma i urbanizma. Takođe je obezbjedena obuka za zaposlene koji će raditi na implementaciji GIS-a.

## **7.Saradnja sa nadležnim organima u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata**

Prilikom izrade planskih dokumenata, u službi nosioca pripremnih poslova, Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine sarađuje sa mnogobrojnim organima lokalnog i državnog nivoa.

Otežano pribavljanje ažurnih geodetskih podloga i topografskih prikaza obuhvata planova, koje organ lokalne uprave pribavlja od Uprave za nekretnine , stvara velike problem prilikom izrade planskih dokumenata. Navedeni problem će biti prevaziđen implementacijom GIS-a, tj. formiranjem opštinske baze prostornih podataka.

## **IV ZAHTJEVI KORISNIKA PROSTORA ZA IZMJENE PLANSKIH DOKUMENATA**

Korisnici prostora opštine Budva najviše iskazuju potrebu za gradnjom individualnih stambenih objekata i objekata namijenjenih pružanju turističkih usluga. Najčešći su zahtjevi za gradnju, dogradnju i rekonstrukciju.

U toku ove godine pristiglo je 245 zahtjeva. Interesovanju građana je doprinijela činjenica da je tokom 2014. godine Opština pokrenula izradu izmjena i dopuna usvojenih detaljnih urbanističkih planova, koji obuhvataju najgušće zone gradskih centara. Jedan od ključnih razloga pristupanja izmjenama planskih dokumenata je investiciona aktivnost lokalne uprave na tom prostoru. Planirana izgradnja saobraćajnica i objekata infrastrukture je uslovila promjenu u usvojenim planskim rješenjima.

Najveći dio zahtjeva korisnika se odnosi na izgradnju novih ili dogradnju i nadogradnju postojećih objekata.

Cilj organa lokalne uprave koji rade na poslovima uređenja prostora i izgradnje objekata je da putem transparentne procedure izrade planova, shodno zakonskim odredbama, omogući svakom subjektu da bude pravovremeno obavješten i da zahtjeve podnosi u skladu sa dinamikom izrade planova.

## **V PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA**

### **Predlog mјera**

- U narednom periodu prioritetno raditi na donošenju Prostorno – urbanističkog plana opštine Budva, čije je donošenje uslovio novi Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) kao plana najvišeg reda, a koji će dati usmjerjenja dalje organizacije uređenja prostora;
- Nastaviti sa donošenjem i realizacijom planskih dokumenata čija je izrada u toku;
- Nastaviti sa uređivanjem građevinskog zemljišta, kako u dijelu priprema za komunalno opremanje, tako i u dijelu izgradnje objekata komunalne infrastrukture (sa posebnim akcentom na rješavanje pitanja upravljanja komunalnim otpadom i realizacije projekta upravljanja otpadnim vodama);
- U saradnji sa nadležnim državnim organima sinhronizovati obaveze na izradi i vođenju dokumentacione osnove o prostoru i započeti sa primjenom GIS tehnologije i stvaranja informacione baze podataka o prostoru .

### **Zaključak**

Sagledavajući ukupno stanje uređenja prostora opštine Budva u 2014. godini može se ocijeniti da je ono zadovoljavajuće . Komunalno opremanje zemljišta se odvijalo u skladu sa Programom uređenja prostora opštine Budva za tekuću godinu, a njegovo korišćenje sprovodi se po važećim planskim dokumentima, čime se vrši pozitivan uticaj i doprinosi kvalitetu ukupnog stanja prostora opštine Budva.

**OBRADIVAČI:**  
**Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj**  
**Sekretarijat za investicije**